



№1

Школьная газета «МБОУ Арылахская СОШ  
им. Т.М. Каженкина»

# ФИЛИН

Оскуолабыт хаһыатын маннайгы нүөмэрдээх тахсыытын 5 кылаас үөрэнээччилэрин нуучча тылын уроогар күһүн туһунан өйтөн суруйбут үлэлэриттэн быһа тардыынан саҕалыабын:



**Айысхаана:** «Золотая осень пришла. Осенью все деревья желтые, красные, оранжевые. Осенью все люди работают и учеба начинается. Все люди радуются. Но я скучаю о лете, по жарким дням, потому что люблю купаться».

**Данил:** «Из-за золотой осени листья стали желтыми. Осенью падают листья, а животные готовятся к спячке. Я люблю, когда осенью дни солнечные и теплые. Мне не нравятся дождливые дни, поэтому мне лето нравится больше».

**Айаал:** «Вот и прошло лето. Наступает золотая осень. Уже стало холодно, дожди, дует ветер, птицы улетели в теплые края, а дни стали короче. Листья падают с деревьев, все вокруг стало желтеть. У осени есть своя красота. Можно собирать грибы и брусники, любоваться лесом, где стало очень светло».



**Нарияна:** «Осень! Ты такая прекрасная! Я люблю тебя, осень! Ты такая золотая и волшебная. Осенью люди могут собирать грибы, брусники. Осенью листья желтые как солнце. Осенью начинается учеба. Я желаю людям в такую погоду много тепла и уюта».

**Ньургустан:** «Осень – прекрасное время года, которого так любят описывать поэты. Окрашенные в яркие цвета листья словно убаюкиваются, благодаря легкому прохладному ветерку. Учеба началась. Хорошо, что появились новые предметы: история, биология, обществознание и география. Но я скучаю о лете, потому что люблю отдыхать, веселиться, играть с друзьями. Я люблю теплую погоду, ведь тогда можно идти купаться с друзьями. И я с нетерпением жду следующего лета».




Бу курдук бары үөрэнээччилэр учууталларын кытта сана үөрэх сылын үөрэ-көтө көрүстүлэр. Ааспыт нэдиэлэбэ куораттан Хотугулуу-илин Федеральный университет преподавателя Христоворов Пантелеймон Пантелеймонович физикаба 9, 10, 11 кылаастарга эбии дьарык биэрэн барда. Бэйэтин санаатын билиһиннэриэ 11 кылаас үөрэнээччитэ Попова Айталына:

- Бу ааспыткүннэргэ биһиэхэ куораттан ХИФУ преподавателя

Пантелеймон Пантелеймонович Христоворов кэлэн физикаба консультация ытан барда. Кытаанах нэһилиэгиттэн биир баҕалаах оҕо кэлэн 3 күн устата барыбытын кытта тэнгэ билии ылсыбыта. Пантелеймон Пантелемонович кэлэн биһигини элбэххэ үөрэттэ, ол быыһыгар олох туһунан элбэҕи кэпсээтэ. Физика задачаларын элбэх ньыманан хайдах суоттууру быһааран оҕолор бары наһаа ыарырхаппат буоллубут уонна өйдөөн хааллыбыт. Аныгыскыга эбии эрчиллэхпит диэн эрэллээхпит».

## Дары осени



Хас сыл ахсын балаҕан ыйыгар буолар кыһыл көмүс күһүннэ аналлаах «Дары осени» диэн кэтэһиилээхтэрээһиммит этэннэ буолан ааста. Күрэххэ уопсайа 3 түһүмэх баара: видеоролик, авангардный мода уонна эмптээх оту хомуйан кылгастык билиһиннэрии. Уопсай түмүгүнэн үһүс миэстэ тигистэ 2 кылаастарга, иккис миэстэ төрдүстэргэ уонна долгутуулаах маннайгы миэстэни ыллылар 11 кылаас үөрэнээччилэрэ. Ярмарка кэннэ биэчэри оҕолор дискотеканан түмүктээбиттэрэ.

Ааспыт нэдиэлэбэ Чурапчыга улуустааҕы «Осенний кросс» буолан ааста. Биһиги оскуолаттан уопсайа 17 оҕо кыттыыны ыллылар. Сивцева Валерия кросска бочуоттаах иккис миэстэни ылбыт 7 кылаас үөрэнээччититтэн Троева Каринаттан кылгас интервью ылла:

## Спорт



**Лера:** - Сүүрүү диэн эн олоххор туох суолталаабый?

**Карина:** - Мин сүүрүүнэн кыра эрдэхпиттэн дьарыктанабын. Сүүрүүнү атын спорт көрүгнэриттэн быдан ордоробун.

**Лера:** - Сүүрүүгэ ситиһиин элбэх дуо?

**Карина:** - Ситиһиим син элбэх: арааһынай дипломнар, грамоталар, сертификаттар, өссө аны таһынан 2 мэтээллээхпин.

**Лера:** - Ээ, наһаа үчүгэй дии. Онтон ким эйиигин дьарыткыырый?

**Карина:** - Миигин физкультура учуутала, арааһынай спорт көрүгнэрин тренера Манасытова Наталья Николаевна дьарыктыыр.

**Лера:** - Бу сайын спорт лаабырыгар сылдыбыт үһүгүн дии. Ол туһунан кылгастык кэпсэн дуо?

**Карина:** - Мин бу от ыйын бүтүүтэ “Тэйэр” диэн лаабырга сылдыбытым. Ол лаабырбытыгар уопсайа 12 баара, өссө 3 вожатыйдаах, Иван Иванович диэн тренердаах этибит. Лаабырбыт баара-суоҕа биир эрэ нэдиэлэ буолан ааспыта. Ол да иһин элбэх эрэллээх доҕоттору, умнуллубат түгэннэри, сайдыыны бэлэхтээбитэ лаабыр.

**Лера:** - Балаҕан ыйын 16 күнүгэр «Осенний кросс» диэн күрэххэ иккис миэстэ буолбутун иһин Чурапчытаабы интернат оскуолаҕа ынырбыттарыгар төһө соһуйдун?

**Карина:** - Олус диэн долгуйбутум. Ол күн саамай дьоллоох мин эрэ этим.

**Лера:** - Ол аата интернат оскуолаҕа үөрэнэрдии көһөн барабын дуо?

**Карина:** - Баран. Хата ийэлээх аҕам, чугас доҕотторум, аймахтарым сөбүлэхэннэр, докумуоннары хомуйан аныгыскы нэдиэлэҕэ барар буоллубут.

**Лера:** - Интернатка үөрэнэнэр оҕолортон кими эмит билэбин дуо?


**Карина:** - Мин урукку одноклассницам Вырдылина Ньургуйаана, биир дойдулаахтарым Сидорова Валялаах Айсен бааллар.

**Лера:** - Чурапчыга үөрэнэ барыан иннинэ Арыылаабын оҕолоругар, төрөппүттэргэр, чугас дьоннор тугу тиэрдиэн этэй?

**Карина:** - Күндү көмүс төрөппүттэrim, кыра амааны балтыбын, чугас аймахтарым, эрэллээх доҕотторум, мин эһигитини куруутун ахта-саныы, таптыы сылдыабым, хас каникул авыи кэлэр буолуҕум!

Сынъаланна билини бэрэбиэркэлииргэ 7 кылаас  
үөрэнээччитэ Сивцева Алекса Арыылаах туһунан викторинатын  
аабааччыларгатаайтарар.

Иэки тиноскуола хатын редакторыгар туттаран балгытын б  
илиэххитин сөп.

1	Тоҕобуһи Арыылаахпыт Арыылаах диэбиттэрий?
2	Быйыл, 2017 сыллаахха, оскуолабыт хас сааһынтуолбутай?
3	Арыылаах нэһилиэгин ким дьаһайа олороруй?
4	Нэһилиэкпитигэр хас фермер баарый? 
5	Бастакы колоколы ким аҕалбутай?
6	Арыылаах сокуолатыгар билиннитуругунан хасоҕо үөрэнэрий?
7	Уһуяаан дыйылхас сааһынтуоллай?
8	Арыылаахха олорор дьон быйылгы ахсаана
9	Оскуолабытыгар <span style="margin-left: 200px;">уопсайа</span> <span style="float: right;">хас</span> оҕо кыһылкөмүс мэтээлинэн бүтэрбитэй?
10	Арыылаахтан <span style="margin-left: 100px;">төрүттээх саамай биллилээх</span> учуонайдар, суруйааччылар кимнээхтэрий? 